



SEE MORE JESUS · WANTTOSEEMORE.COM

Baebele E Reng Ka Boithaganelo? — The Foundation · Ditemana tsa KJV ka Dinomoro tsa ga Strong

THE FOUNDATION · THE ORIGINAL STUDY, SET IN THE ANCIENT ORDER

Tlhoafalo — Thuto e e Motheo ya Baebele

LEFOKO LA MATSENO

Se se thutong sa motheo, se simolola foo moaposetoloi a simololang: gape ka mokgwa o, dirang bojotlhe go bontsha tlhoafalo. Tlhoafalo ke lobelo, tlhokomelo e tseneletseng, le keletso e tona. Lokwalo lo baya batlhoafadi le batshwakga fa thoko, gore re ka lebelela ditsela tsa bona re nne le botlhale. Seatla sa motlhoafadi se tla laola; motshwakga o tla busiwa. Mme ela tlhoko se: dikakanyo tsa motlhoafadi di lebiswa kwa bontsintsing. Tlhoafalo ga e nne mo seatleng fela; e mo mogopolong. Diragatsang bojotlhe go oketsa tumelo ya lona ka bopelotshweu. Foo tiro e retologela ka fa teng: mogopolo o ntlafadiwa, dikakanyo tsotlhe di gogwa go kwala kutlo ya Keresete, go fitlhelela re na le mogopolo wa Keresete mme re bolokwa mo kagisong e feletseng. O moduedi wa ba ba mo batlang ka tlhoafalo. Batla o bone.

DIPOTSO TSE THARO TSE THUTO E DI ARABANG:

1. Tlhoafalo ke eng, mme Lekwalo le baya motho yo o tlhoafetseng jang go lebaganya le motho yo o botswa?
2. Motho o o tlhoafetseng o fitlhelwa a dira eng — mme o batla eng — go fitlha kwa bokhutlong?
3. Kelotlelelo e oketsa eng mo tumelong, le tlhaloganyo e ncofadiwa jang go fitlha re na le tlhaloganyo ya ga Keresete?

MAFOKO A BOTLHOKWA A SEGERIKA

“**botlhale**” — **G4710 spoude** — phaphamalo, tlhokomelo e e tlhomameng, tlhoafalo
lefoko la motheo — go dira ka tlhoafalo yotlhe (2 Peter 1:5); dirang ka tlhoafalo go dira gore go bileliwa le go tlhophiwa ga lona go nne go tlhomamisegileng (2 Peter 1:10)

“**Bonya**” — **G3576 nothros** — thata, gobaduela

se se tlhokang go nna teng mo mothong yo tlhoafetseng — o se nne bonya, mme o nne mmoloki wa bao ba ruang ditsholofetso ka ntlha ya tumelo le bopelotelele (Hebreo 6:12)

“**botho**” — **G703 arete** — bopelotshweu, pako, boitshepo

se se okelediwang ke go tlhoafala mo tumelong (2 Petere 1:5); lefoko le le lengwe le fetoledilwe go nna dipako mo go 1 Petere 2:9

“**kgalalelo**” — **G1391 doxa** — tlotlo, pako, kgalalelo

o re biditse mo kgalalelong le mo boitshwarong jo bo molemo (2 Petoro 1:3)

“**tsomo ka natla**” — **G1567 ekzeteo** — go batla, go tsomaya (go batla thata)

o duela ba ba mo batlang ka tlhoafalo (Bahebere 11:6)

“**mo tlhoafalong**” — **G2204 zeo** — go fisa, go bela

o tuka ka mowa, a ruta ka tlhoafalo dilo tsa Morena (Acts 18:25)

“**go ntšhafatsa**” — **G342 anakainosis** — go ntšhafatsa, go dira gonnye go nne sesha

fetolwa ka go ncafiwa ga mogopolo wa gago (Baroma 12:2)

“**mogopolo**” — **G3563 nous** — kelotlhoko, tlhaloganyo

re na le mogopolo wa ga Keresete (1 Bakorinthe 2:16)

“**kelotlhoko ya tlhaloganyo**” — **G4995 sophronismos** — pelo e itekanetseng

e seng moya wa poifo, mme wa thata, le wa lorato, le wa go itshwara sentle (2 Timotheo 1:7)

DIKGANG TSA BOTLHOKWA TSA SEHEBERU

“**pheiseletso**” — **H2742 charuts** — bogale; sedirisiwa sa go bola; gouta e e phepafetseng; tshwetso

seatla sa mothata se tla laola (Diane 12:24); thoto ya motho o mothata e a tlhwatlhwa e boima (Diane 12:27)

“**Bonya**” — **H6102 atsel** — botswa, bonya

tsela ya motho yo o botlaela e ntse jaaka legora la mitlwa (Diane 15:19); lefoko le le tshwanang le motho yo bosula

— tsamaya kwa dutswaneng, wena motho yo bosula (Diane 6:6)

“**botshwakga**” — **H6103 atslah** — bonya, botswapelo

ka bosla jo bogolo ntlo e wela (Moreri 10:18)

“**go batla ka tlhoafalo**” — **H7836 shachar** — go batla ka bonako, go batla ka tlhoafalo

yo o batlisisang thata botshelo pele o bona tshegofatso (Diane 11:27)

“**mogopolo**” — **H3336 yetser** — imaginetso, foromo

yo pelo la gagwe e agilweng mo go wena (Isaia 26:3)

“**tsile**” — **H5564 samak** — go sala, go ikaega, go tshegetsisa

o tla mo boloka mo kagisong e itekanetseng, yo mogopolo wa gagwe o thibamiseditsweng mo go wena (Isaia 26:3)

(Megopolo ya me ka bonna — charuts (H2742, diligent) e kaya go tlhoafala. Gape e kaya sedirisiwa se bogale sa go bula, gouta e ntle, le tshwetso — mokgatšha wa tshwetso, Joele 3:14. Selô sa motho yo o tlhoafang se botlhokwa: lefoko ka boyona le tshwana le gouta.)

I. GO NNA KA TLHOAFALO YOTLHE — SEHOKELO

A. II Petere 1:5 Mme go nna le dimpho tse, lo tlhoka mo gogolo go feta tumelo; lo tshwanetse gape go dira thata go nna tshiamo, le fa go sa lekana. Gonnye lo tshwanetse go ithuta go itse Modimo thata le go bona se o batlang lo se dira. **[G703 arete ■] [G4710 spoude ■]**

LO DIRA KA TLHOAFALO YOTLHE → OKETSA TUMELO YA LONA KA BOPELOTSHWEU.

II. MOTLHOAFATSI LE MOTSWAKGADI

A. Proverbs 12:24 ↗ *read this in your Bible*

SEATLA SA MOTLHOAFALO E TLA BUSA; MATSWAKABAKA A TLA NNA MO GA TIRO YA LEKGETHO.

B. Proverbs 15:19 ↗ *read this in your Bible*

TSELA YA MOTSWAPELO E SEKAO SA MOOKA WA MITLWA; TSELA YA BASIAMI E DIRWA BONAKO.

C. Proverbs 18:9 ↗ *read this in your Bible*

YO O TSHWAEKANG MO TIRONG YA GAGWE = MOKGADIBANE WA MOSENYI YO MOGOLO.

D. Proverbs 19:24 ↗ *read this in your Bible*

LESETSWA LE FITLHA SEATLA SA LONE MO SEHUBENG → GA LE KE LE LE BUSETSA MO MOLOMONG WA LONE GAPE.

E. Proverbs 21:25 ↗ *read this in your Bible*

DIATLA TSA GAGWE GA DI BATLE GO DIRA → KELETSO YA MATSWAFE E MO BOLAYA.

F. Proverbs 24:30 ↗ *read this in your Bible*

TSHIMO YA MOTLHOTLHOMISI → E TLETSE MITLWA GOTLHE + LORAKO LWA LEJWE LO SENYEGILE → LEHUMA LE TLHOKA.

G. Ecclesiastes 10:18 ↗ *read this in your Bible*

BOTSWA JO BOGOLO → KAGO E A ROBEGA; BOTSWA JWA DIATLA → NTLO E A ROTH.

H. Proverbs 19:15 ↗ *read this in your Bible*

BOTLHOKA-TSHEKO → BORO JO BO BOIMANE; MOYA WA MATSHWENYEGO O TLA BOGA TLALA.

I. Proverbs 6:6 ↗ *read this in your Bible*

YA KWA TSHWENENG → ELA TSELA TSA YONA TLHOKO, MME O NNE BOTLHALE.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — Diane 24 le Diane 6 di dirisa mafoko a a tshwanang gabedi: go robala go go nnye, boroko jo bo nnye, go phutha diatla go robala go go nnye. Mafoko a a newa gabedi, mo temoso e tlhomamisiwa.)

J. Proverbs 26:13 ↗ *read this in your Bible*

LESETLA LE RE, GO NA LE TAU MO TSELENG → LE BOTLHALE MO MOGOPOLONG WA LONE GO GAISA BANNA BA SUPA.

K. Proverbs 12:27 ↗ *read this in your Bible*

SELO SA MOTH O TLHOAFETSENG = SE TLHWATLHWA E KGOLO.

L. Proverbs 13:4 ↗ *read this in your Bible*

MOTSWAKOTSI O EELETS, MME GA A NE LE SEPE; MME MOYA WA BATLHOAFALETSI O TLA NONNA.

M. Proverbs 21:5 ↗ *read this in your Bible*

MENAGANO YA MOTH WA BONATLA → LETLOTLO LE LE NTSE; PHUTHEGO YA MOTH WA GO ITLHAGANELA → TLHOKO.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — lemoga lefoko: DIKAKANYO tsa motlhoafalo. Botlhoafalo bo mo dikakanyong pele bo nna mo seatleng. Thuto e boela mono fa e le ka go nna gosha ga mogopolo.)

N. Proverbs 11:27 ↗ *read this in your Bible*

O BATLA MOLEMO KA TLHOAFALO → O BATLA TSHEGOFATSO.

III. MOFUTSA WA BA BA MO BATLANG KA TLHOAFALO

A. Bahebera 11:6 Ga o kake wa itumdisa Modimo kwa ntle ga tumelo, kwa ntle ga go ikaega mo go One. Le fa e le mang yo o batlang go tla kwa Modimong o tshwanetse go dumela gore go na le Modimo le gore o duela ba ba o batlang ka boammaaruri. **[G1567 ekzeteo ■]**

KE MOSUELETSI WA BA BA MO BATLANG KA TLHOAFALO.

B. Ditiro 18:24 Mme ka nako eo Mojuta mongwe yo o neng a bidiwa Apolose, moruti le moreri wa Baebele yo o tumileng, e ne e le gone fela a gorogang mo Efeso a tswa kwa Alekesanderia mo Egepeto. **[G2204 zeo ■]** (25) Erile fa a sa ntse a le mo Egepeto, mongwe o ne a mmoleletse ka ga Johane wa Mokolobetsi le se Johane o se buileng ka ga Jesu, mme moo e ne e le gone fela mo a go itseng. O ne a ise a ke a utlwe polelo yotlhe! Jalo o ne a rera ka bopelokgale le ka botlhaga mo tlung ya thuto a re, “Mesia o e tla! Ipaakanyetseng go mo amogela!” Peresila le Akwila ba ne ba le teng mme ba mo utlwa, mme e ne e le thero e e nonofileng. Morago ga moo ba kopana nae mme ba mo tlhalosetsa se se diragaletseng Jesu go tloga ka nako ya ga Johane, le gore mo gotlhe go raya eng!

O NAMILE MO DIKWALONG + A THLAGATLHAGA MO MOYENG → A RUTA KA TLHOAFALO DILO TSA MORENA.

IV. NNA SEKGOA, GORE LO TLE LO FITLHELWE KE ENE MO KAGISONG

A. II Petere 3:14 Ditsala tse di rategang, e re fa lo ntse lo lebeletse dilo tse go diragala le go tla ga gagwe, lekang thata go tshela lo sa leofe; lo bo lo nne kagiso mo go mongwe le mongwe gore a tle a lo itumelele motlhang a bowang.

NNA MATLHAGATLHAGA → BOFIWA KE ENA MO KAGISONG, LO SENA SEBE, LO SENA MOLATO.

(Dipono tsa me tsa botho — ka go bona gore lo batla dilo tse dintse jalo: lo batla dife? Temana e e fetang e a bontsha se se leng sone.)

B. II Petere 3:10 Ruri letsatsi la Morena le e tla, le tla jaaka legodu, mme magodimo a tlaa feta ka modumo o mogolo le mebele ya selegodimo e tlaa nyelela mo molelong, mme lefatshe le sengwe le sengwe se se mo go lone se tlaa tshujwa ka molelo. (11) Mme jalo ere ka sengwe le sengwe se se re dikaganyeditseng se tlaa nyerologa, re tshwanetse ra bo re tshela botshelo jo bo boitshepo jo bo nang le boModimo jo bo ntseng jang? Re tlaa tshwanelwa ke go tshela botshelo jo bo boitshepo jwa Bo-Modimo. (12) Lo tshwanetse go lebelela letsatsi leo lwa ba lwa le ipaakanyetsa, letsatsi le Modimo o tlaa tshubang magodimo ka molelo, mme mebele ya selegodimo e tlaa nyerologa e nyelela mo dikgabong.

LO LEBILE + LO ITLHAGANELETSE GO TLA GA LETSATSI LA MODIMO → LE TSHWANETSE GO NNA BATHO BA MOFUTA MANG.

C. Bahebera 6:11 Re eletsa thata gore lo tle lo amogele tuelo ya lona e e itekanetseng.

[G3576 nothros ■] (12) Mme ka o itse se se lo emetseng mo malatsing a a kwa pele, ga o kitla o lapisiwa ke go nna Mokeresete, le fa e le go tshwakgafala go tshwana le ba ba amogelang tsotlhe tse Modimo o di ba solofeditseng ka ntlha ya tumelo ya bone e e nonofileng le bopelotelele.

BONTSHENG TLHOAFALO E E TSHWANANG GO FITLHA BOKHUTLONG → LO SEKE LO NNA MATSWEETSWE, MME LO NNE BALATEDI BA BA RUANG DITSHOLOFETSO.

D. Bahebera 12:15 Tlhokomelanang gore le fa e le ope wa lona a seka a palelwa ke go bona masego a Modimo. Itlhokomeleng gore bogalaka bope bo seka jwa mela mo go lona, gonne fa bo mela bo dira matshwenyego a matona, bo leswafatsa batho ba le bantsi mo matshelong a bone a semowa.

LO LEBA KA TLHOAFALO → E SE RE MOTHO OPA A TLHAELWA BOPELO-NTLE JWA MODIMO.

E. II Petere 1:10 Jalo bakaulengwe ba ba rategang, dirang thata go supa tota gore lommogo le ba Modimo o ba biditseng le ba o ba tlhophileng, mme ga lo kitla lo kgotsa kgotsa lo wa.

[G4710 spoude ■]

TLHAGAFALELANG GO TLHOMAMISA PITSO LE TLHOPHO YA LONA → GA LO KITLA LO WA KE LE KA MOTLHA.

(Megopolo ya me — fa o dira dilo tse: dilo dife? Dilo tse di okeditsweng tumelong ya gago. Jaanong thuto e fetogela kwa go e ntlha e e okeditsweng: okeletsa tumelo ya gago bopelotshweu.)

V. OKETSA TUMELO YA GAGO BOMOLEMO

A. II Petere 1:3 Gonne fa o mo itse thata, o tlaa go naya ka nonofo ya gagwe, sengwe le sengwe se o se batlang go tshela botshelo jwa boammaaruri: O tlhakanela le rona le eleng kgalalelo le tshiamo ya gagwe. **[G703 arete ■] [G1391 doxa ■]**

NONOFO YA GAGWE E RE NEILE DILO TSOTLHE → O RE BITSITSE MO K GALALELONG LE MO TSHIAMONG.

B. I Petere 2:9 Mme ga lo a nna jalo, gonne lo tlhophilwe ke Modimo ka bo One, lo baperesiti ba Kgosi, lo boitshepo ebile lo a galalela, lo ba Modimo tota, tse tsotlhe e le gore lo tle lo supegetse ba bangwe ka fa Modimo o lo biditseng ka teng go lo ntsha mo lefifing go tsena mo leseding la one le le ntle.

[G703 arete ■]

LOSIKA LO LO TLHOPHILWEGILWENG + BOPEROFETA JWA BOGOSI + SETSHABA SE SE BOITSHEPO + BATHO BA BA KGETHILWENG → BONTSHA DITHETO TSA GAGWE.

(Megopolo ya me ka boutlwelo — pako fano ke arete (G703, tekatego), lefoko le le tshwanang le tekatego. Ba Modimo o ba biditseng ba bontsha tekatego tsa yo o ba bileditseng go tswa mo lefifing go tsena mo leseding la gagwe le le gakgamatsang.)

C. Bafilipi 4:8 Mme jaanong, bakaulengwe, a e re ke tswala lokwalo lo, ke boelele gape selo se: tiisang megopolo ya lona mo boammaaruring le mo molemong le mo tshiamong. Akanyang kaga dilo tse di

itshekileng le tse di ntle mme lo nne mo dilong tse di siameng, tse di molemo mo go ba bangwe. Akanyang kaga tsotlhe tse lo ka galaletsang Modimo ka tsone lo bo lo itumele kaga tsone. **[G703 arete ■]**
FA GO NA LE MOETLO OFE FELA → AKANYA KA DILO TSE.

D. Bafilipi 4:6 Lo se ka lwa tshwenyega kaga sepe; mo boemong jwa moo, rapelang kaga sengwe le sengwe. Bolelelang Modimo se lo se tlhokang mme lo se le bale go O lebogela dikarabo tsa one. (7) Fa lo dira jalo, lo tlaa itemogela kagiso ya Modimo, e e hakgamatsang thata go feta e mogopolo wa motho o ka e tlhaloganyang. Kagiso ya gagwe e tlaa ritibatsa e bo e lapolosa dipelo tsa lona fa lo ikanya Jesu Keresete.

LO SE TSHWENYEGA KA SEPE → KAGISO YA MODIMO E TLA DISA DIPELO LE MEGOPOLO YA LONA.

VI. FETOGWA KA GO NTSHAFATSWA GA MOGOPOLU WA GAGO

A. Baroma 12:1 Ke gone, багаetsho, ke a lo rapela gore lo neele Modimo mebele ya lona. A mebele ya lona e nne setlhabelo se se tshelang, e le boitshepo, e le mofuta o Modimo o ka o amogelang. Fa lo akanya kaga se o se lo diretseng, a lo fitlhela e le gore se o se lopang se segolo thata.

[G342 anakainosis ■] (2) Se gapiweng ke mokgwa le ngwao ya lefatshe leno, mme nnang batho ba basha ba ba pharologanyo ba na le maikutlo a masha mo go tsotlhe tse ba di dirang le tse ba di akanyang. Mme lo tlaa itemogela ka fa ditsela tsa Modimo di tlaa lo itumedisang ka teng.

LO SE KA LA ITSHWANTSHA LEFATSHE LENO → LO FETOLWA KA GO NTSHAFADIWA GA MOGOPOLU WA LONA → LO LEKOLE THATA YA MODIMO E MOLEMO, E AMOGELESEGANG, LE E ITEKANETSENG.

(Dikakanyo tsa me tsa botho — mmele o newa, mme motho o fetolwa ka go ntshafadiwa ga MOGOPOLU. Fano bonatlafalo bo retologela mo teng: e seng tiro ya diatla fela, mme dikakanyo tsa moo o nang le bonatlafalo.)

B. II Bakorintha 10:3 Ke boammaaruri gore ke motho fela yo o bokoa, mme ga ke dirise maano a setho le mekgwa ya sone go fenya dintwa. (4) Ke dirisa ditlhabano tsa Modimo tse dikgolo, e seng tse di dirilweng ke batho, go fenya dithata tsa ga Diabolo. (5) Ditlhabano tse di ka fenya dikganetsanyo tse di tletseng boikgodiso tse di kgathanong le Modimo le dipotana dingwe le dingwe tse di ka agiwang go kgoreletsa batho go mmona. Ka ditlhabano tse, ke ka gapa dirukhutlhi, ka bo ka di busetsa mo Modimong, ka bo ka di fetola go nna batho ba dikeletso tsa dipelo tsa bone di obamelang Keresete.

GO DIGA MEAKANYO → GO TSHWARA MOGOPOLU O MONGWE LE O MONGWE MOO O ISENG KUTLONG YA GA KERESITE.

C. I Bakorintha 2:16 Go ka nna jang? Gonne ka boammaaruri ga a ise a ke a itse dikakanyo tsa Morena, kgotsa le fa e le go di buisana nae, kgotsa go tshikinya mabogo a Modimo ka thapelo. Mme go bonala go hakgamatsa, rona bakeresete mo go rona re na le bontlha bongwe jwa dikakanyo le mogopolo wa ga Keresete. **[G3563 nous ■]**

RONA BAKERESETU MO GO RONA RE NA LE BONTLHA BONGWE JWA DIKAKANYO LE MOGOPOLU WA GA KERESITE.

D. Bafilipi 2:5 Maikutlo a lona a tshwanetse go nna a mofuta o re o supegeditsweng ke Jesu Keresete (6) yo o rileng le fa e ne e le Modimo, a se ka a batla ditshwanelo tsa gagwe jaaka Modimo. (7) Mme a baya fa thoko nonofo ya gagwe e kgolo le kgalalelo, a tsaya setshwano sa motlhanka mme a nna jaaka batho. (8) Mme o ne a ikokobetsa go feta foo, mo e leng gore o ne a bo a swa loso lo lo tshwanang le lwa senokwane mo mokgorong.

A NNE MOGOPOLU O O NEELWANG MO GO LONA O O NENG O LE MO GO KERESITE JESU → O ILE A IKOKOBETSA + A NNA KUTLO GO FITLHA LOSONG.

(Megopolo ya me — Bakorinthe ba re re NA le mowa wa ga Keresete; Bafilipi ba re A mowa ono O NNE mo go lona. Se re nang le sona, re tshwanetse go se letla se tshela mo go rona.)

E. Baroma 8:6 Go sala morago Mowa O O Boitshepo go isa kwa botshelong le kagiso, mme go sala morago tlholego e kgologolo go isa losong (7) gonne tlholego e kgologolo ya bolelele e e mo go rona e kgatlhanong le Modimo. Ga e ise e ke e bo e obamele melao ya Modimo mme le gone ga e kitla e e obamela. (8) Ke sone se e leng gore ba ba sa ntseng ba le ka fa tlase ga taolo ya bone e kgologolo ya bolelele, ba gapesetse ka fa go saleng morago dikeletso tsa bone tse di kgologolo tse di bosula, ba ka se ke ba itumedisa Modimo. (9) Mme lona ga lo a nna jalo. Lo laolwa ke tlholego ya lona e ncha fa mowa wa

Modimo o nna mo go lona. (Mme gakologelwang gore le fa e le mang yo o senang Mowa wa ga Keresete, ga se Mokeresete gotlhelele).

GO NAGA KA GA NAMA = LOSO; GO NAGA KA GA MOYA = BOTSHELO LE KAGISO.

F. Isaiah 26:3 ↗ *read this in your Bible*

MOGPOLO O O NNETSENG MO GO WENA → O TLA MMOLOKA MO KAGISONG E E ITEKANETSENG.

G. Baefesia 4:23 Jaanong mekgwa le megopolo ya lona e tshwanetse go bo e fetogile botoka gangwe le gape. (24) Ee, o tshwanetse go bo o le motho yo mosha yo o pharologanyo, o itshephile ebile o le molemo. Ikapese ka tlhologo e ncha e.

NCHAFATSWA MO MOYENG WA MOGPOLO WA GAGO → APARA MOTHO YO MOSHA.

H. II Timotheo 1:7 Gonne Mowa O O Boitshepo, neo ya Modimo, ga o rate gore wena o tshabe batho, mme e leng go nna botlhale le nonofo, le go ba rata le go itumelela go nna le bone.

[G4995 sophronismos ■]

GA E SE MOYA WA POIFO → THATA + LORATO + MOGPOLO O ITEKANETSENG.

I. Bafilipi 4:13 gonne ke ka dira sengwe le sengwe se Modimo o batlang ke se dira ka thuso ya ga Keresete yo o nnayang thata le nonofo.

GONNE KE KA DIRA SENGWE LE SENGWE SE MODIMO O BATLANG KE SE DIRA KA THUSO YA GA KERESETE YO O NNAYANG THATA LE NONOFO.

J. I Petere 1:13 Jaanong lo ka lebelela ka tlhoafalo le tlhalefo ya tshiamo ya Modimo fa Keresete Jesu a bowa.

LO BOFE DINONO TSA MEGPOLO YA LONA → SOLOFELO GO FITLHA BOKHUTLONG.

K. Bafilipi 4:8 Mme jaanong, bakaulengwe, a e re ke tswala lokwalo lo, ke boelele gape selo se: tiisang megopolo ya lona mo boammaaruring le mo molemong le mo tshiamong. Akanyang kaga dilo tse di itshekileng le tse di ntle mme lo nne mo dilong tse di siameng, tse di molemo mo go ba bangwe. Akanyang kaga tsotlhe tse lo ka galaletsang Modimo ka tsone lo bo lo itumele kaga tsone.

DILO TSOTLHE TSE E LENG BOAMMAARURI + TSE DI TLOTLEGANG + TSE DI SIAMENG + TSE DI ITSHEKILENG + TSE DI RATEGANG + TSE DI NANG LE LEINA LE LE MONATE → AKANYA KA DILO TSE.

(Dikanyo tsa me tsa botho — thuto e boela kwa e simolotseng teng: go naya tlhoafalo yotlhe. Tlhoafalo ga se tiro ya diatla fela. E dira ka fa teng, go fitlha mogopolo o ntshafadiwa, o isiwa botshwarwa mo kutlong ya ga Keresete, mme wa nna wo o tlhomamisitsweng mo go ene ka kagiso e e itekanetseng.)

KWALO

II Petere 1:10 Jalo bakaulengwe ba ba rategang, dirang thata go supa tota gore lommogo le ba Modimo o ba biditseng le ba o ba tlhophileng, mme ga lo kitla lo kgotsa kgotsa lo wa.

MME GA LO KITLA LO KGOTSWA KGOTSA LO WA.

II Petere 1:11 Mme Modimo o tlaa lo bulela dikgoro tsa legodimo go tsena mo Bogosing jo bo sa khutleng jwa Morena le mmoloki wa rona Jesu Keresete.

TSENO E E LO NEETSWENG KA BONTSI → MO BOGOSING JO BO SA KHUTLENG.

(Megopolo ya me — fano ke thuto yotlhe ka mowa o le mongwe. E simolola ka go dira tlhoafalo yotlhe mme e felela ka go tsenywa mo go abelweng yona ka bogolo. Fa gare ga tse pedi: tlhoafalo e bapisiwa le botswampe. E bonwa mo go batlang Modimo le mo go leteleng letsatsi la gagwe. Go tswa foo e retologela kwa teng — go oketsa bosiami mo tumelong, go ncafatsa mogopolo, go isa mogopolo mongwe le mongwe botshwarong jwa ga Keresete — go fitlhelela monna a nitame mo Modimong ka kagiso e e itekanetseng, mme a ka se ke a wa gopôla.)

TEKO YA GO ITLWAETSA

1. 2 Peter 1:5 — Ka boitumo jotlhe, tsenya mo tumelong ya lona:

- a) kitso
- b) tshiamo

c) bopelotelele

2. Diane 12:24 — Seatla sa mo tlhoafalelang se tla:

- a) go tsaya taolo
- b) go nna kaga molato
- c) go nona

3. Bahebera 11:6 — o duela ba ba:

- a) go dumela gore o teng
- b) tla kwa Modimong
- c) go mmatla ka tlhoafalo

4. 2 Petere 3:14 — Lekang thata gore lo bonwe ke ene:

- a) mo kagisong, kwa ntle ga lesabe, le go se nne molato
- b) mo puisanong yotlhe e e boitshepo le e e boitumelo mo Modimong
- c) ka modumo o mogolo

5. Baroma 12:2 — Fetolwang ka:

- a) kutlwelo-botlhoko ya Modimo
- b) tirelo ya gago e e utlwalang
- c) go nchafadiwa ga maikutlo a lona

6. Baroma 8:6 — Go sala morago tlholego e kgologolo go isa:

- a) botshelo le kagiso
- lefu
- c) kagiso e feletseng

7. Isaia 26:3 — O tla mo boloka a na le kagiso e itekanetseng, yo mogopolo wa gagwe:

- a) o ne a nna mo go wena
- b) ka phaphaa
- c) itlamile

KEY YA DIKARABO: 1-b, 2-a, 3-c, 4-a, 5-c, 6-b, 7-a

KA MOKGWA O THUTO E E ARAGANANG KA GONA

KAFA THUTO E OKETSANG KA TENG: MO BOITSHEPONG GO OKELEDIWA KITSO, MME MO KITSONG, BOIKGAPO (2 PETERE 1:5-7). SE KE SELO SE SE LATELANG MO KETANENG, LORE LOTLHE LE NEELWANG KA TLHOAFALO.

SE SE DIRISA SE FITLHA KWA BOKHUTLONG: BA TLHOAFALO BA SALA MORAGO BA BA, KA TUMELO LE BOPELOTELELE, BA RUWANG DITSHOLOFETSO (BAHEBERO 6:12). TLHOAFALO E TSAMAYA MMOGO LE TUMELO LE BOPELOTELELE, GO FITLHA LE KWA BOKHUTLONG.

→ KAFAMAFOKO A LEBELELANG TENG: CHARUTS (H2742, DILIGENT) KE LEFOKO LA GO BOLELA MOTHO WA GO DIRA KANATLA. KE GAPE LEFOKO LA GOUTA E E ITSHEKILENG LE LA MOKGATŠHA WA TSHWETSO — MOTHO WA GO DIRA KANATLA KE MOTHO YO O TSERENG TSHWETSO, MME DILO TSA GAGWE DI TLHWATLHWA E KGOLO.

→ KAFASE SE SE AMANANG LE WENA KA GONE: GO NCHAFADIWA GA MOGOPOLO (BAROMA 12:2) KE TIRO YA KAFATENG YA TLHOAFALO. TSHWARA MOGOPOLO MONGWE LE MONGWE GO O ISA KUTLONG YA KERESETE (2 BAKORINTHE 10:5), MME O BOLOKWE MO KAGISONG E E FELETSENG (ISAIA 26:3).

→ SE SE SE RAYANG MO BOSAKHUTLENG: ITAPISENG, MME GA LO KITLA LO WA. LO TLA NEELWA TSELA E E PHUTHEGILENG YA GO TSENA MO MMUSONG O O SA KHUTLENG (2 PETERE 1:10-11).

O TSHWANETSE GO DIRA ENG GO PHOLOSIWA?

Sheba thuto ya rona ya Baebele — "Ke Tshwanetse go Dira Eng go Bolokwa"

SOURCES & CREDITS

Scripture: Open Tswana Living NT (CC BY-SA 4.0) — a redistributable edition, looked up exactly and never machine-translated.

Alternate chapter/verse numbering reconciled with STEP Bible TVTMS (CC BY 4.0).

Strong's numbering & original-language data: OpenScriptures Hebrew Bible (CC BY 4.0); STEP Bible.org — TAHOT/TAGNT/TBESH/TBESG (CC BY 4.0); Robinson-Pierpont Byzantine Majority Text (Public Domain); Strong's dictionary, 1890 (Public Domain).

Typography: Google Noto fonts (SIL Open Font License 1.1).

© SEE MORE JESUS · wanttoseemore.com — shared under Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0).